

LOU BRUSC

JOURNAU POUPULARI DE LITERATURO, D'ISTORI E DE SCIENCI
PAREISSÈNT TOUTEI LEI QUINGENADO

Se vènde pertout. Depausitari majourau pèr Marsiho : H. BLANCARD, 6, carrièro dei Recoulèto, 6.

Abounamen :
3 fr. e miè pèr an pèr touto la Franco.
Fouero Franco, lou port en subre, ço
que revèn à 5 fr.

Tout ço que toco lou journau dèu
èstre manda afranqui à l'Empremarié
Prouvençalo, 15, carrièro d'ou Grand-
Relogi, à-z-Ais.

Lei plè noun afranqui saran refusa.
Leis article noun inseri saran pas
renda.

TAULETO

- PASSO-TÈMS. — Un gros malur ! - *Un Bastidan.*
POUESIO. — Le grand pretx dal councoirs - *P. Gourdou.* — Li Prouvençau à travès l'istòri. — *A. Michel.*
REMEMBRANÇO. — D'ou 11 au 24 de Juliet — *L. A. Gardaire.*
CROUNICO. — Felibrejado - Novo.
SCIENCI. — Ais e seis Antiquita.

PASSO TÈMS

UN GROS MALUR !

Jan Ventresco avié un apetis de sarraire, Aurié miés, vougu lou carga que l'empli ; e subre-quetout quand lou counvidavon sabié faire ou-nour à soun oste.

Un jour, pèr lei nouèço d'un de sei parènt, se n'en donnè à ventre desbraia, e faguè ana soun moulin à touto velo. Esquicho-empasso, man-javo dei dous caire e bevié d'ou mitan. S'afanè sus tout ço que li servissien e èro déjà tout redoun quand aduguèron lou roustit e ço que s'ensiegue.

Noueste paure Jan que se sentié tesa la pèu d'ou ventre commènè de fougna, fasié la bèbo ; jilavo de cop d'uei d'envejo sus la taulo, regardavo sei vesin que v'avièn prés mai à l'aise qu'èu e que

countuniavon de manja. Se toussié sus sa cadiero en souinant ; enfin pousquè plus teni conteno

— Qu'as, li fa soun vesin de dèstro ?
— Pouedi plus manja ! fa Jan, gounfle coumo un perus.

— Assajo uno alo d'aquéu dindounèu, reprèn soun vesin de senèco.

— Ai plus fam !... E dire que li a enca tant de boueno manjiho, sènsò coumta la crèmo e la des-serto !!!

— Mete dins tei pòchi !

— Soun pleno.

— E toun capèu ?

— Ni n'en pòu plus ges ana !!!

E lou paure Jan, rouge coumo un courat, leis uei fouero la tèsto, gounfle à peta, semblavo qu'anavo creba d'un cop de sang.

Séi vesin esmòugu lou faguèron leva de taulo, pèr que lou crèbo-couer de plus pousquè manja li faguèsse pas mau : lou vièure que pouidi plus goudilla aurié pouscu li douna quauco indigestien...
UN BASTIDAN.

POUESIO

LE GRAND PRETX DAL COUNCOIRS REGIIONAL

QU'A OUBTENGUT, MEDALHO D'ARGENT

Dins un carrat causil de la grando esplanado,
Ount bramòn tout le jour quand se ten la fierado.